



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	14. 11	20 18	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/18-6		
VEZA:			
EPA:	590 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-4504
Podgorica, 15. oktobra 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. septembra 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ZORAN PAŽIN**, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i **NATAŠA RADONJIĆ**, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU

Član 1

U Zakonu o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu ("Službeni list CG", broj 32/14), u članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

"Izvršenje alternativnih sankcija, kao i nadzor nad uslovno otpuštenim licem vrši organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde)."

U stavu 2 riječi: "jedinica za uslovnu slobodu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravde".

Član 2

U čl. 4, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 29, članu 31 stav 1, čl. 32, 37, 38 i članu 42 stav 1 riječi: "jedinica za uslovnu slobodu" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravde" u odgovarajućem padežu.

Član 3

U članu 10 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: "jedinica za uslovnu slobodu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravde".

Tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude, pruža podršku i daje savjete uslovno osuđenom licu;".

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) sačinjava procjenu kriminogenih faktora (u daljem tekstu: procjena rizika) uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka, nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ministarstvo pravde će na zahtjev suda sačiniti izvještaj o procjeni rizika za lice protiv koga se pred sudom vodi krivični postupak."

Član 4

U članu 11 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: "jedinica za uslovnu slobodu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravde".

Tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, pruža podršku i daje savjete uslovno osuđenom licu;".

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) sačinjava procjenu rizika uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka,

nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);”.

Član 5

U članu 12 stav 1 riječi: “jedinica za uslovnu slobodu” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde”, a riječi: “obezbjeđivanja prisustva” zamjenjuju se riječima: “pomoći prilikom pozivanja”.

U stavu 2 riječi: “jedinicu za uslovnu slobodu,” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde,”.

Član 6

U članu 16 riječi: “organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde)” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde”.

Član 7

Član 17 mijenja se i glasi:

“Sud koji je izrekao kaznu rada u javnom interesu dostaviće Ministarstvu pravde primjerak pravosnažne odluke o izricanju ove kazne, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke.

O odluci iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo pravde će, po potrebi, obavijestiti centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, policiju i poslodavca kod kojeg je osuđeno lice zaposleno.

Ministarstvo pravde će na zahtjev suda sačiniti izvještaj o procjeni rizika za lice protiv koga se pred sudom vodi krivični postupak.”

Član 8

U članu 18 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Kazna rada u javnom interesu može se izvršavati i u Ministarstvu pravde.”

Član 9

U članu 22 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“O vremenu i mjestu potpisivanja ugovora iz stava 1 ovog člana, osuđeno lice se može obavijestiti telefonom ili drugim sredstvima elektronske komunikacije, ako se saglasilo sa tim načinom obavještavanja.”

Stav 2 mijenja se i glasi:

“Ako osuđeno lice ne pristane da potpiše ugovor iz stava 1 ovog člana ili se bez opravdanog razloga ne odazove radi potpisivanja ugovora, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti sud koji je donio odluku u prvom stepenu.”

Dosadašnji st. 2 do 6 ovog člana postaju st. 3 do 7.

Član 10

U članu 23 stav 3 poslije riječi “od” brišu se riječi: „profesionalnih oboljenja i”.

Član 11

Član 26 mijenja se i glasi :

„Ako nastanu okolnosti koje onemogućavaju izvršenje individualnog programa radnih aktivnosti, Ministarstvo pravde vrši izmjenu tog programa i o tome obavještava osuđeno lice i pravno lice, odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.”

Član 12

Član 27 mijenja se i glasi:

„Osuđeno lice ili član uže porodice osuđenog lica može Ministarstvu pravde podnijeti molbu, sa odgovarajućim dokazima, da se privremeno prekine izvršenje kazne rada u javnom interesu, u slučaju:

- 1) bolesti ili tjelesne povrede koja onemogućava izvršenje kazne;
- 2) iznenadne teške bolesti člana uže porodice;
- 3) smrti člana uže porodice;
- 4) trudnoće, porođiljskog, odnosno roditeljskog odsustva;
- 5) potrebe obavljanja radova da bi se spriječila ili otklonila znatna materijalna šteta po osuđeno lice ili njegovu porodicu, usljed elementarne nepogode.

Prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu može se odobriti najduže do 30 dana, a u slučaju iz stava 1 tačka 4 ovog člana za vrijeme trudnoće, porođiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, do prve godine života djeteta povodom čijeg rođenja je molba podnijeta.

U slučaju iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana Ministarstvo pravde može zatražiti nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke. Troškovi vještačenja padaju na teret osuđenog lica.

Članom uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnik ili vanbračni partner, djeca, roditelji, brat, sestra, usvojlac i usvojenik.

Po molbi iz stava 1 ovog člana Ministarstvo pravde će odmah donijeti odluku, a najkasnije u roku od tri dana.

Protiv odluke iz stava 5 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

O odluci kojom se odobrava prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu, odnosno taj prekid produžava, Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu i pravno lice, odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.”

Član 13

Poslije člana 27 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 27a

Osuđeno lice ili član uže porodice osuđenog lica, u slučajevima iz člana 27 stav 1 ovog zakona, može Ministarstvu pravde podnijeti molbu za odlaganje izvršenja kazne rada u javnom interesu, sa odgovarajućim dokazima.

Po molbi iz stava 1 ovog člana Ministarstvo pravde će donijeti odluku, najkasnije u roku od osam dana.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.”

Član 14

Član 30 mijenja se i glasi:

“Ako osuđeno lice ne ispunjava svoje radne obaveze ili ih grubo zanemaruje, pravno lice, odnosno organizacija kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu dužna je da, u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo pravde.

Ako Ministarstvo pravde na osnovu kontrole ili obavještenja pravnog lica, odnosno organizacije kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu utvrdi da osuđeno lice ne ispunjava ili grubo zanemaruje svoje radne obaveze, obaviće razgovor sa osuđenim licem i upozoriće ga na posljedice takvog ponašanja.”

Član 15

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

“Rješenje suda kojim se osuđeno lice uslovno otpušta dostavlja se Ministarstvu pravde, u roku od pet dana od dana pravosnažnosti.”

U st. 2 i 3 riječi: “jedinica za uslovnu slobodu” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: “Ministarstva pravde” u odgovarajućem padežu.

Član 16

U članu 35 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: “jedinica za uslovnu slobodu” zamjenjuju se riječima “Ministarstvo pravde”.

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

“3a) sačinjava procjenu rizika uslovno otpuštenog osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno otpuštenog osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka, nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);”.

U tački 6 riječi: “Komisije za uslovni otpust” zamjenjuju se riječju “suda”.

Član 17

U članu 36 stav 1 riječi: “jedinica za uslovnu slobodu” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde”, a riječi: “obezbjedivanja prisustva” zamjenjuju se riječima: “pomoći prilikom pozivanja”.

U stavu 2 riječi: “jedinicu za uslovnu slobodu,” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde,”.

Član 18

U članu 39 stav 1 mijenja se i glasi:

“Ako uslovno otpušteno osuđeno lice ne ispunjava obaveze utvrđene rješenjem suda, Ministarstvo pravde može sudu koji je donio odluku u prvom stepenu podnijeti predlog za opozivanje uslovnog otpusta.”

U stavu 2 riječi: “jedinica za uslovnu slobodu” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo pravde”.

Član 19

Član 40 mijenja se i glasi:

"Kad utvrdi da je uslovno otpušteno osuđeno lice u potpunosti ispunilo obaveze utvrđene rješenjem suda, Ministarstvo pravde će odmah podnijeti izvještaj sudu za zamjenu ili ukidanje obaveze utvrđene rješenjem o uslovnom otpustu."

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu pristupilo se iz razloga što je došlo do izmjena Krivičnog zakonika i usvojen je 2015. godine Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti kojim izmjenama je došlo do promjene nadležnosti za odlučivanje o uslovnom otpustu, kao i iz razloga potreba otklanjanja nekih nedostataka važećih zakonskih rješenja koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni zakona od 2014. godine, naročito u odnosu na izvršenje kazne rada u javnom interesu.

Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija kao poseban strateški cilj predviđen je jačanje izgradnje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu u cilju nadzora osuđenih lica kojima su izrečene alternativne sankcije i mjere u cilju unapređenja primjene alternativnih sankcija i povjerenja pravosudnih organa u sistem izvršenja alternativnih sankcija. U skladu sa ovim strateškim ciljem Akcionim planom za implementaciju Strategije za izvršenje krivičnih sankcija definisane su i mjere i aktivnosti koje treba preduzeti u pravcu jačanja sistema alternativnih sankcija.

U skladu sa navedenim strateškim dokumentom, Programom rada Vlade za 2018. godinu za III kvartal predviđena je obaveza Ministarstva pravde da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, na način da će se zakonom izvršiti usklađivanje sa izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore i Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti iz 2015. godine koje su usvojeni nakon početka primjene ovog zakona, kao i otklanjanje određenih zakonodavnih nejasnoća u dosadašnjoj praksi primjene zakona.

Ministar pravde je obrazovao radnu grupu za izradu nacrtu zakona. Radnu grupu su činili predstavnici Ministarstva pravde, sudova, državnog tužilaštva i jedan član iz nevladine organizacije Građanska alijansa.

U postupku pripreme predloga zakona organizovana je i javna rasprava u trajanju od 40 dana i tokom javne rasprave nije bilo primjedaba i sugestija na tekst Nacrta zakona.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Nije bilo relevantnog zakonodavstva sa kojim je trebalo da se vrši usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i potvrđenih međunarodnih konvencija sa kojima bi proizilazila obaveza da se vrši usaglašavanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu. Predlog zakona je dostavljen na mišljenje Evropskoj komisiji koja se saglasila sa predoženim izmjenama.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predlogom zakona u članu 1 predlaže se terminološka izmjena naziva jer jedinica za uslovnu slobodu nije prepoznata kao organizacioni oblik propisima o državnoj upravi, a što je i usklađivanje sa pravnotehničkim pravilima za naziv nadležnih organa državne uprave s obzirom da je Direkcija za uslovnu slobodu organizaciona jedinica u okviru Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde.

Članom 3 predlaže se izmjena člana 10 u smislu da Ministarstvo pravde vrši kontrolu izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i pruža podršku i savjetovanje uslovno osuđenom licu, kao i da sačinjava procjenu kriminogenih faktora odnosno procjenu rizika uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka pribavljenih po službenoj dužnosti. Takođe, predviđa se novina da sud prilikom odlučivanja da li će izreći uslovnu osudu zatraži izvještaj o procjeni rizika za lice protiv koga se vodi krivični postupak.

Članom 4 predlaže se izmjena člana 11 u smislu da se pored kontrole izvršenja uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, pruža podrška i daju savjeti uslovno osuđeno lice, kao i da sačinjava procjenu kriminogenih faktora odnosno procjenu rizika uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka pribavljenih po službenoj dužnosti.

Članom 5 predlaže se izmjena člana 12 u smislu da policija pruža pomoć za pozivanje i pronalaženje uslovno osuđenog lica.

Članom 6 predlaže se izmjena riječi organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa iz člana 16 riječima Ministarstvo pravde.

Članom 7 predlaže se izmjena člana 17 u smislu dostavljanja odluke o izvršenju i uvođenja značajne novine da Ministarstvo pravde na zahtjev suda u toku krivičnog postupka može sačiniti izvještaj o procjeni rizika za lice protiv kojeg se vodi postupak.

Članom 8 predlaže se jasno propisivanje da i Ministarstvo pravde može biti korisnik rada kao i drugi organi državne uprave, s obzirom na dosadašnju dobru praksu.

Članom 9 predlaže se izmjena člana 22 u smislu jasnijeg propisivanja upravnog postupanja u odnosu na obavještavanje osuđenog lica u cilju efikasnijeg postupanja, a što je i u skladu sa novinama iz Zakona o upravnom postupku kojim se predviđa mogućnost korišćenja telefonske ili druge elektronske komunikacije u smislu obavještavanja i dostavljanja strankama.

Članom 10 predlaže se izmjena člana 23 s obzirom da se lica za ovu vrstu rada mogu osigurati od povreda na radu, a ne i od profesionalnih oboljenja imajući u vidu da ovaj rad u javnom interesu ne može biti kraći od 60 časova niti duži od 360 časova i izvršava se za vrijeme koje ne može biti kraće od 30 dana, niti duže od šest mjeseci.

Članom 11 predlaže se izmjena člana 26 u smislu da ukoliko nastanu okolnosti koje onemogućavaju izvršenje individualnog programa radnih aktivnosti, Direkcija za uslovnu slobodu vrši izmjenu tog programa i o tome obavještava osuđeno lice i pravno lice odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rad u javnom interesu.

Članom 12 predlaže se izmjena člana 27 u smislu propisivanja kad i ko može da traži odlaganje početka izvršenja kazne rada u javnom interesu s obzirom da to nije do sad bilo propisano, a da su postojali opravdani razlozi da je trebalo odložiti početak izvršenja kazne.

Članom 13 predložena je izmjena da osuđeno lice ili član uže porodice može Ministarstvu pravde podnijeti molbu za odlaganje izvršenja kazne rada u javnom interesu, sa odgovarajućim dokazima, i to iz razloga koji su propisani ovim zakonom za prekid izvršenja kazne.

Članom 14 izvršeno je preciziranje člana 30 u smislu postupanja u slučaju zanemarivanja ili neispunjavanja radnih obaveza od strane osuđenog lica.

Članom 15 predlaže se izmjena člana 34 kojom se vrši usaglašavanje u smislu što je za donošenje odluke o uslovnom otpustu nadležan sud u skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti od 18. jula 2015. godine.

Članom 16 predlaže se izmjena člana 35 u smislu da Direkcija za uslovnu slobodu treba da sačinjava procjenu rizika uslovno otpuštenog osuđenog lica.

Članom 17 predlaže se izmjena u smislu preciziranja mogućnosti da policija pruži pomoć u pozivanju i pronalaženju uslovno otpuštenog lica.

Članom 18 predlaže se terminološko usaglašavanje sa izmjenama nadležnosti za odlučivanje o uslovnom otpustu i sa nadležnošću suda da odlučuje o opozivu i zamjeni ili ukidanju obaveza određenih uz uslovni otpust.

Članom 19 predlaže se izmjena člana 40 u smislu postupka kad je uslovno otpušteno lice ispunilo određenu obavezu.

Članom 20 predloženo je stupanje na snagu izmjena i dopuna osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

PREGLED ODREDAVA ZAKONA O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU KOJE SE MIJENJAJU

Član 2

Izvršenje alternativnih sankcija, kao i nadzor nad uslovno otpuštenim osuđenim licem vrši posebna organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: jedinica za uslovnu slobodu).

U izvršenju alternativnih sankcija i vršenju nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem, jedinica za uslovnu slobodu saraduje sa organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i drugim ustanovama i drugim organizacijama i institucijama.

Član 4

Kad su ispunjeni uslovi za izvršenje alternativnih sankcija, jedinica za uslovnu slobodu preduzima potrebne radnje da se izvršenje sprovede odmah.

Član 9

Sud koji je izrekao uslovnu osudu ili uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom dostaviće primjerak odluke o izricanju ove mjere, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke, jedinici za uslovnu slobodu i organu uprave nadležnom za poslove policije na čijem području osuđeno lice ima prebivalište ili boravište (u daljem tekstu: policija).

O odluci kojom je izrečena uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom jedinica za uslovnu slobodu će, zavisno od obaveze zaštitnog nadzora, obavijestiti centar za socijalni rad prema prebivalištu ili boravištu osuđenog lica (u daljem tekstu: centar za socijalni rad), poslodavca kod kojeg je osuđeno lice zaposleno, odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) i policiju.

Član 10

U izvršenju uslovne osude jedinica za uslovnu slobodu vrši sljedeće poslove:

- 1) poziva, ukoliko je to potrebno, uslovno osuđeno lice radi obavljanja razgovora o korišćenju vremena provjeravanja;
- 2) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude i pruža pomoć uslovno osuđenom licu;
- 3) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;
- 4) sačinjava izvještaje o izvršenju uslovne osude i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

5) u slučaju opoziva uslovne osude, dostavlja izvještaj organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Zavod za izvršenje krivičnih sankcija) o preduzetim aktivnostima u izvršenju uslovne osude i ponašanju osuđenog lica tokom vremena provjeravanja;

6) vodi evidenciju o izvršenju uslovne osude;

7) informiše osuđeno lice o pravima i obavezama tokom izvršenja uslovne osude i upozorava ga o posljedicama nepoštovanja obaveza; i

8) druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 11

U izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom jedinica za uslovnu slobodu vrši sljedeće poslove:

1) poziva uslovno osuđeno lice radi obavljanja razgovora o korišćenju vremena provjeravanja;

2) određuje rok u toku vremena provjeravanja u kojem je uslovno osuđeno lice dužno da se javlja;

3) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i pruža pomoć uslovno osuđenom licu;

4) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;

5) sačinjava izvještaje o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

6) obavještava policiju o neizvršavanju mjera bezbjednosti i obaveza zaštitnog nadzora, ako policija ima ovlašćenja u vezi izvršavanja tih mjera, odnosno obaveza;

7) u slučaju opoziva uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, dostavlja Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija izvještaj o preduzetim aktivnostima u izvršenju uslovne osude i ponašanju osuđenog lica tokom vremena provjeravanja;

8) vodi evidenciju o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom; i

9) druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 12

U slučaju da se uslovno osuđeno lice ne odazove pozivu iz člana 10 stav 1 tačka 1 i člana 11 stav 1 tačka 1 ovog zakona, jedinica za uslovnu slobodu će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi obezbjeđivanja prisustva uslovno osuđenog lica.

Ako ne pronađe uslovno osuđeno lice, policija je dužna da o tome obavijesti jedinicu za uslovnu slobodu, koja o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 13

Organi, institucije i organizacije iz člana 10 stav 1 tačka 3 i člana 11 stav 1 tačka 4 ovog zakona dužni su da, radi izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, sarađuju sa jedinicom za uslovnu slobodu i dostavljaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 14

Kontrolu sprovođenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, kao i mjera bezbjednosti i drugih mjera ako su izrečene uz uslovnu osudu vrši jedinica za uslovnu slobodu preko službenika koga odredi, provjerom izvršenja mjera bezbjednosti, odnosno obaveza zaštitnog nadzora.

Član 15

U slučaju da osuđeno lice ne ispunjava obaveze koje su mu određene odlukom o uslovnoj osudi, jedinica za uslovnu slobodu će obavještenje o tome dostaviti nadležnom državnom tužilaštvu i sudu koji je donio odluku u prvom stepenu, o čemu će obavijestiti osuđeno lice.

Uslovno osuđenom licu jedinica za uslovnu slobodu će omogućiti uvid u obavještenje iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju na osnovu koje je ovo obavještenje sačinjeno, u obimu kojim se ne dira u pravo na privatnost trećeg lica.

Član 16

Bliži način izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, kao i sadržaj i način vođenja evidencija iz člana 10 stav 1 tačka 6 i člana 11 stav 1 tačka 8 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde).

Član 17

Sud koji je izrekao kaznu rada u javnom interesu dostaviće jedinici za uslovnu slobodu primjerak pravosnažne odluke o izricanju ove kazne, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke.

O odluci iz stava 1 ovog člana, jedinica za uslovnu slobodu će, po potrebi, obavijestiti centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, policiju i poslodavca kod kojeg je osuđeno lice zaposleno.

Član 18

Kazna rada u javnom interesu izvršava se kod pravnog lica koje se bavi djelatnošću od javnog interesa (humanitarna, socijalna, komunalna, zdravstvena, poljoprivredna, ekološka ili druga slična djelatnost) ili neprofitabilne organizacije čija djelatnost je vezana za

humanitarne, ekološke i druge slične aktivnosti (u daljem tekstu: pravno lice, odnosno organizacija).

Radi izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde može zaključiti sporazum sa organima državne uprave i organima lokalne samouprave kad su u pitanju djelatnosti nad čijim obavljanjem ti organi vrše nadzor, kao i sa pravnim licima, odnosno organizacijama, koji sadrži opšta pravila o izvršenju kazne rada u javnom interesu i međusobna prava i obaveze.

Član 19

U izvršenju kazne rada u javnom interesu jedinica za uslovnu slobodu vrši sljedeće poslove:

- 1) poziva osuđeno lice radi obavljanja razgovora;
- 2) upućuje osuđeno lice na izvršenje kazne;
- 3) vrši kontrolu izvršenja kazne rada u javnom interesu i pruža pomoć osuđenom licu;
- 4) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;
- 5) po potrebi nadgleda obavljanje radnih aktivnosti osuđenog lica;
- 6) sačinjava izvještaje o izvršenju kazne rada u javnom interesu i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;
- 7) u slučaju da sud zamijeni kaznu rada u javnom interesu kaznom zatvora, dostavlja izvještaj Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija o preduzetim aktivnostima u izvršenju kazne rada u javnom interesu i ponašanju osuđenog lica tokom izvršenja te kazne;
- 8) vodi evidenciju o izvršenju kazne rada u javnom interesu; i
- 9) druge poslove, u skladu sa zakonom.

Član 20

U slučaju da se osuđeno lice kome je izrečena kazna rada u javnom interesu ne odazove pozivu iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, jedinica za uslovnu slobodu će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi obezbjeđivanja prisustva osuđenog lica kome je izrečena kazna rada u javnom interesu.

U slučaju da policija ne pronađe lice kome je izrečena kazna rada u javnom interesu, dužna je da o tome obavijesti jedinicu za uslovnu slobodu, koja o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 21

Organi, institucije i organizacije iz člana 19 stav 1 tačka 4 ovog zakona dužni su da, radi izvršenja kazne rada u javnom interesu, sarađuju sa jedinicom za uslovnu slobodu i dostavljaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 22

Za svaki pojedinačni slučaj izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde, na osnovu sporazuma iz člana 18 stav 2 ovog zakona, zaključuje poseban ugovor sa pravnom licem, odnosno organizacijom u koju se osuđeno lice upućuje radi izvršenja te kazne i osuđenim licem.

Ukoliko osuđeno lice ne pristane da potpiše ugovor iz stava 1 ovog člana, jedinica za uslovnu slobodu će o tome, bez odlaganja, obavijestiti sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Izbor pravnog lica, odnosno organizacije kod koje se izvršava kazna rada u javnom interesu, kao i vrste posla vrši se prema sposobnostima, stručnim znanjima i zdravstvenom stanju osuđenog lica.

Kazna rada u javnom interesu izvršava se kod poslodavca prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenog lica.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži: vrijeme u kojem će se izvršiti kazna rada u javnom interesu, poslove koje će osuđeno lice vršiti za vrijeme izvršenja kazne, način izvršenja kazne, kao i prava i obaveze pravnog lica, odnosno organizacije i osuđenog lica.

Na osnovu ugovora iz stava 1 ovog člana, jedinica za uslovnu slobodu sačinjava individualni program radnih aktivnosti i o tome, kao i o početku rada obavještava osuđeno lice.

Član 23

Za vrijeme izvršenja kazne rada u javnom interesu osuđeno lice ima pravo na uslove rada, radno vrijeme, odmor u toku rada, dnevni i nedjeljni odmor, kao i zaštitu na radu, u skladu sa opštim propisima o radu.

Osuđeno lice koje je na izvršenju kazne rada u javnom interesu nema pravo na naknadu za rad.

Za vrijeme izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde će osigurati osuđeno lice od profesionalnih oboljenja i povreda na radu.

Član 26

Ukoliko nastanu okolnosti koje onemogućavaju izvršenje individualnog programa radnih aktivnosti, jedinica za uslovnu slobodu predlaže izmjene tog programa i obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 27

Osuđeno lice može Ministarstvu pravde podnijeti molbu, sa odgovarajućim dokazima, da mu se privremeno prekine izvršenje kazne rada u javnom interesu, i to: u slučaju bolesti, iznenadne teške bolesti ili smrti člana uže porodice, za žene zbog trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta, potrebe obavljanja radova izazvanih elementarnom nepogodom usljed čega bi nastala znatna materijalna šteta po njega ili njegovu porodicu, ukoliko nema drugog radno sposobnog lica u užoj porodici osuđenog.

O molbi iz stava 1 ovog člana Ministarstvo pravde će odmah donijeti odluku, a najkasnije u roku od tri dana.

Odluka iz stava 2 ovog člana je konačna.

O odluci kojom se odobrava prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu, odnosno taj prekid produžava, Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu i pravno lice, odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.

Prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu može se odobriti najduže do 30 dana, a za žene za vrijeme trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta.

U slučaju bolesti osuđenog lica prekid se može produžiti dok ta bolest traje.

Član 28

Kontrolu sprovođenja kazne rada u javnom interesu vrši jedinica za uslovnu slobodu preko službenika kojeg odredi, neposrednom provjerom kod pravnog lica, odnosno organizacije kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.

Član 29

Osuđeno lice ima pravo da podnese pritužbu na postupanje službenika jedinice za uslovnu slobodu Ministru pravde.

Ministar pravde će po pritužbi odlučiti u roku od 15 dana.

Član 30

Ako osuđeno lice ne ispunjava svoje radne obaveze ili ih grubo zanemaruje, pravno lice, odnosno organizacija je dužna da, u roku od tri dana, o tome obavijesti jedinicu za uslovnu slobodu.

Ako jedinica za uslovnu slobodu na osnovu obavještenja pravnog lica, odnosno organizacije utvrdi da osuđeno lice ne ispunjava ili grubo zanemaruje svoje radne obaveze, obaviće razgovor sa osuđenim licem i upozoriće ga na posljedice takvog ponašanja.

Član 31

Ako osuđeno lice, nakon upozorenja iz člana 30 stav 2 ovog zakona, nastavi da grubo zanemaruje svoje obaveze ili ih ne ispunjava, jedinica za uslovnu slobodu će o tome, bez odlaganja, obavijestiti sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Grubim zanemarivanjem radnih obaveza smatra se: nepoštovanje radne discipline i radnog vremena, dolazak na posao pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, oštećenje sredstava za rad ili prouzrokovanje druge štete poslodavcu, zaposlenima ili korisnicima usluga poslodavca, nasilničko, nedolično ili uvredljivo ponašanje ili iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti prema zaposlenima ili korisnicima usluga pravnog lica, odnosno organizacije.

Član 32

O toku izvršenja kazne rada u javnom interesu jedinica za uslovnu slobodu najmanje dva puta podnosi izvještaj sudu koji je donio odluku u prvom stepenu, od kojih posljednji izvještaj podnosi u roku od 15 dana od dana izvršenja te kazne.

Član 34

Rješenje Komisije za uslovni otpust obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, kojim se osuđeno lice uslovno otpušta dostavlja se jedinici za uslovnu slobodu, u roku od osam dana od dana donošenja.

O rješenju iz stava 1 ovog člana, jedinica za uslovnu slobodu će obavijestiti centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, poslodavca kod kojeg je uslovno otpušteno osuđeno lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno, odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, policiju, ustanove, druge subjekte i fizička lica, zavisno od obaveze utvrđene rješenjem o uslovnom otpustu.

Organi, ustanove, drugi subjekti i fizička lica iz stava 2 ovog člana dužni su da sarađuju sa jedinicom za uslovnu slobodu i da daju potrebne podatke, odnosno informacije koje su u vezi sa izvršenjem obaveza utvrđenih rješenjem o uslovnom otpustu.

Član 35

U izvršenju obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica određenih rješenjem o uslovnom otpustu, jedinica za uslovnu slobodu vrši sljedeće poslove:

- 1) poziva uslovno otpušteno osuđeno lice radi obavljanja razgovora;
- 2) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;
- 3) upozorava uslovno otpušteno osuđeno lice o posljedicama neizvršavanja utvrđenih obaveza, usmeno i u pisanom obliku;
- 4) vrši kontrolu izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica i sačinjava izvještaje o izvršenju tih obaveza;

5) preduzima druge propisane radnje koje imaju za cilj ispunjavanje utvrđenih obaveza;

6) obavještava nadležno državno tužilaštvo i sud koji je donio odluku u prvom stepenu o neispunjavanju obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica izrečenih rješenjem Komisije za uslovni otpust;

7) u slučaju opoziva uslovnog otpusta, dostavlja Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija izvještaj o preduzetim aktivnostima u izvršenju obaveza i ponašanju uslovno otpuštenog osuđenog lica tokom boravka na slobodi za vrijeme trajanja uslovnog otpusta;

8) vodi evidenciju o sprovođenju uslovnog otpusta; i

9) druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 36

U slučaju da se uslovno otpušteno osuđeno lice ne odazove pozivu iz člana 35 stav 1 tačka 1 ovog zakona, jedinica za uslovnu slobodu će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi obezbjeđivanja prisustva uslovno otpuštenog osuđenog lica.

Ako ne pronade uslovno otpušteno osuđeno lice, policija je dužna da o tome obavijesti jedinicu za uslovnu slobodu, koja o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 37

Organi, institucije i organizacije iz člana 35 stav 1 tačka 2 ovog zakona dužni su da, radi izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica, sarađuju sa jedinicom za uslovnu slobodu i pružaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 38

Kontrolu izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica vrši jedinica za uslovnu slobodu preko službenika kojeg odredi, provjerom kod organa, ustanova, drugih subjekata i fizičkih lica iz člana 34 stav 2 ovog zakona.

Član 39

Ako uslovno otpušteno osuđeno lice ne ispunjava obaveze utvrđene rješenjem Komisije za uslovni otpust, jedinica za uslovnu slobodu može sudu koji je donio odluku u prvom stepenu podnijeti predlog za opozivanje uslovnog otpusta.

Na zahtjev uslovno otpuštenog osuđenog lica, jedinica za uslovnu slobodu će omogućiti uvid u spise predmeta koji se odnose na predlog iz stava 1 ovog člana, u obimu kojim se ne dira u pravo na privatnost trećeg lica.

Član 40

Kad utvrdi da je uslovno otpušteno osuđeno lice u potpunosti ispunilo obaveze utvrđene rješenjem Komisije za uslovni otpust, jedinica za uslovnu slobodu će odmah podnijeti

predlog Komisiji za uslovni otpust za zamjenu ili ukidanje obaveze utvrđene rješenjem o uslovnom otpustu.

Član 41

Bliži način izvršenja uslovnog otpusta, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz člana 35 stav 1 tačka 8 ovog zakona propisuje Ministarstvo pravde.

Član 42

Prilikom vršenja kontrole izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica iz člana 38 ovog zakona, kontrole izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom iz člana 14 ovog zakona i kontrole sprovođenja kazne rada u javnom interesu iz člana 28 ovog zakona, službenik jedinice za uslovnu slobodu dužan je da se legitimiše pokazivanjem službene legitimacije.

Sadržaj, obrazac i način izdavanja službene legitimacije iz stava 1 ovog člana, kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama propisuje Ministarstvo pravde.



МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено: 27.09.2018.			
Орг јед	Број	Пилар	Вриједност
01-019-	6132/18-2		

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-13720/2

Podgorica, 18.09.2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- n/r ministra, g-dina Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Na osnovu Vašeg akta broj: 01-019-6132/18-1, od 31.09.2018. godine, a kojim se traži mišljenje na *Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Nacrta zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Glavni ciljevi ovog Zakona podrazumijevaju jačanje izgradnje institucionalnih kapaciteta pravosudnih organa i Ministarstva pravde - Direkcije za uslovnu slobodu u cilju efikasnijeg izvršenja alternativnih sankcija, promovisanje, jačanje i unapređenje primjene alternativnih sankcija i mjera smanjenja zatvorske populacije kao i jačanje povjerenja u sistem izvršenja alternativnih sankcija.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Darko Radunović

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO PRAVDE
NAZIV PROPISA	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu
1. Definisane probleme	<p>Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</p> <p>Koji su uzroci problema?</p> <p>Koje su posljedice problema?</p> <p>Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</p> <p>Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</p>
2. Ciljevi	<p>Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu vrši se usklađivanje sa izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore i Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti koji je usvojen 2015. godine, a kojim izmjenama je došlo do promjene nadležnosti za odlučivanje o uslovnom otpustu.</p> <p>Koji ciljevi se postizu predloženim propisom?</p> <p>Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</p> <p>Glavni ciljevi ovog Zakona podrazumijevaju jačanje izgradnje institucionalnih kapaciteta pravosudnih organa i Minisatsrva pravde - Direkcije za uslovnu slobodu u cilju efikasnijeg izvršenja alternativnih sankcija, promovisanje, jačanje i unapređenje primjene alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije kao i jačanje povjerenja u sistem izvršenja alternativnih sankcija.</p>
3. Opcije	<p>Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</p> <p>Objasnite preferiranu opciju?</p> <p>Programom rada Vlade za 2018. godine za III kvartal predviđena je obaveza Ministarstva pravde da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu radi usklađivanja sa izmjenama Krivičnog zakonika i Zakona po izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti iz 2015. godine i otklanjanja određenih zakonodavnih nejasnoća u dosadašnjoj praksi primjene Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.</p>
4. Analiza uticaja	<p>Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.</p> <p>Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?</p> <p>Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?</p> <p>Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?</p>

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu propisuje određene troškove koji se odnose na angažovanje vještaka medicinske struke, kad osuđeno lice zahtijeva prekid izvršenja kazne iz zdravstvenih razloga a koje snosi osuđeno lice kojem je izrečena kazna rada u javnom interesu. Troškovi vještaka obračunavaju se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i prosječno za ovu vrstu vještačenja mogu iznositi od 50 do 100 eura. Naznačeni troškovi opravdavaju se efikasnijim i lakšim izvršenjem ove alternativne sankcije, s obzirom da su za donošenje pozitivne odluke na osnovu objektivnog mišljenja stručnog lica i u interesu su za osuđeno lice jer ako ne izvrši kaznu rada u javnom interesu ta kazna zamjenjuje se zatvorskom kaznom.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu u skladu sa strateškim ciljevima i mjerama predložene su određene izmjene u pogledu radnji koje trebaju preduzeti nadležni organi za unapređenje funkcionisanja sistema izvršenja alternativnih sankcija i mjera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;

- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;

- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekucu fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata, iz kojih će proisteci finansijske obaveze?

- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;

- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;

- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava u Budžetu.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;

- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);

- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti

Prilikom donošenja ovog Zakona nije korišćena eksterna ekspertiza.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Monitoring i evaluacija su osnovne komponente u sprovođenju ovog Zakona i imaju za cilj da se izmjeri napredak koji je postignut. Ministarstvo pravde će u bliskoj saradnji sa relevantnim institucijama (sud, državno tužilaštvo, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija) na redovnoj osnovi pratiti realizaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom

interesu. Nema potencijalnih prepreka za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.

Podgorica,
31.08.2018. godine





Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 02-523/2

Podgorica, 7. septembra 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- gospodinu Zoranu Pažinu, ministru -

PODGORICA

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU, iz
okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.





**Vlada Crne Gore
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije**

Br: 01-004-819/2

Podgorica, 21. septembar 2018. godine


MINISTARSTVO PRAVDE
n/r ministru Zoranu Pažinu

Poštovani gospodine Pažin,

Dopisom broj 01-019-6132/18-1 od 21. septembra 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu sa pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 8 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ("Službeni list CG", br. 9/12, 15/14, 19/17 i 33/18), Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Glavni pregovarač

Aleksandar Drljević

- Sačinio: Ivan Pupović, saradnik za pravnu tekovinu
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnik Odsjeka *N.V.*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MP-IU/PZ/18/04
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Execution of Suspended Sentence and the Community Service Sentence	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Radonjić, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, natasa.radonjic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Radonjić, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, natasa.radonjic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / glavni pregovarač
	
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-TU/PZ/18/04		MP-IU/PZ/18/04		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu		Law Amending the Law on Execution of Suspended Sentence and the Community Service Senten		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti